




- 1) Descargar lo diccionari :
  - gascon : [abrac.at/corlogasc](http://abrac.at/corlogasc)
  - lengadocian : [abrac.at/corrloleng](http://abrac.at/corrloleng)
- 2) Dins LibreOffice : Utís > Gestionari de las extensions
- 3) Clicar sus « Ajustar » puèi navegar fins al diccionari
- 4) Barrar e tornar dobrir LibreOffice

Per l'emplegar, verificar que la lenga en bas de la fenèstra es plan « occitan ». Sinon, clicar sus la lenga e cambiar.



## Windows

- 1) Descargar lo diccionari :
  - gascon : [abrac.at/corrchrgascw](http://abrac.at/corrchrgascw)
  - lengadocian : [abrac.at/corrchrlengw](http://abrac.at/corrchrlengw)
- 2) Executar lo fichièr descargat e seguir las instruccions



## Linux

- 1) Descargar lo diccionari :
  - gascon : [abrac.at/corrchrgascl](http://abrac.at/corrchrgascl)
  - lengadocian : [abrac.at/corrchrlengl](http://abrac.at/corrchrlengl)
- 2) Descompressar lo fichièr
- 3) Dobrir un terminal dins lo dossièr e « ./install.sh »



Firefox

- 1) Clicar sul ligam del plug-in :
  - gascon : [abrac.at/corrfiregasc](http://abrac.at/corrfiregasc)
  - lengadocian : [abrac.at/corrfirefleng](http://abrac.at/corrfirefleng)
- 2) Clicar sus « Ajustar a Firefox »
- 3) Clicar sus « Ai comprés »

Per emplegar, clic dreit dins los espacis de tèxte. Dins lo menú « lengas », causir l'occitan.



Thunderbird

- 1) Descargar lo diccionari :
  - gascon : [abrac.at/corrthundgasc](http://abrac.at/corrthundgasc)
  - lengadocian : [abrac.at/corrthundleng](http://abrac.at/corrthundleng)
- 2) Dins lo menú de Thunderbird : Modules complementaris > Modules complementaris
- 3) Clic sus puèi « Installar un module a partir del fichièr »
- 4) Causir lo fichièr del diccionari descargat
- 5) Clicar sus « Installar ara »

Per emplegar, clicar sus la lenga per defauta en bas de la fenèstra e causir l'occitan.

